

## QUICÒM MAI DE NOTAR TANBEN

*Part que lo vejam pas / part que lo vegèssem pas* : la lenga parlada fa pas totjorn la diferéncia entre lo present e l'imperfach del subjontiu, e mai a tendéncia a emplegar abusivament l'imperfach. La lenga literària se deu de respectar la concordància dels tempes e de confondre pas present e imperfach. Cal precisar, ça que la, que lo subjontiu permet d'exprimir, d'après lo temps, lo ton o lo contèxt, tot un fum de subtilitats, e que s'emplega sovent sol, sens conjonction introductriz : *Part que lo vejam pas* (ipotèsi que pòt arribar). *Part que lo vegèssem pas* (ipotèsi fort improbabla). *Me fagas pas aquela* (pregària). *Me faguèsses pas aquela !* (menaça) *Agèssi d'argent...* (ipotèsi). *Foguèssi pas tan vièlh...* (regràt)

### TRANS- TRAS- CIRCOM-

**TRANS-** : prefix occitan, del prefix gallés e latin *trans* (de per delà ; a travèrs) utilizat sistematicament tre la debuta pels trobadors, per formar d'adjectius de lòc amb la significacion de « de per delà » e per fargar de mots de posicion, de direccio o de càmbiament. Alibèrt aviá cregut de plan far en preconizant lo « *tras-* » de la lenga parlada que, lèumens, pronòncia pas la primièira de doas consonantas vesinas. Mas los sièis volums del *Lexic Occitan* de Rainoard pòrtan « *trans* », la vertadièira grafia dels trobadors. Ai donc balhada la preferéncia al testimoni de la lenga literària, e ai restablir lo « *trans-* » etimologic inicial.

**TRAS-** (advèrbi e preposicion). A pas res a véser amb **TRANS-**, que **TRAS-** vòl dire « *darrièr / detràs / entràs* ». v. p. 987.

**CIRCOM-** : forma prefixada occitana del latin *circum* (a l'entorn de). Dins lo diccionari, ai donada la preferéncia a la forma en « *m* » que respècta a l'encòp l'etimologia e la prononciacion , coma lo catalan qu'a servada, el, la forma latina *circum-*. D'autres an facha la causida *circon-* qu'es una simplificacion ortografica.

## ENTRÒ A

Lo recuèlh de Clovis Brunèl de las pèças occitanas originalas pus ancianas, anterioras al s. XIII, balha la forma **entrò a** emplegada mai que mai en Roergue, e que vòl dire « fins a ».

**Per la lenga literària, cal servar aquela forma davant una vocala coma davant una consonanta** : *Entrò a Tolosa. Entrò a Montpelhièr. Entrò a Albi. Entrò a Avinhon...*

**Per la lenga parlada**, en Roergue-Sud e Albigés-Nòrd-est sèrvan *entrò a* davant una consonanta e utilizan pas que *entrò* davant una vocala : *Entrò a Tolosa. Entrò a Montpelhièr. Entrò ara. Entrò Albi. Entrò Avinhon...* ; e i a tot un fum d'altres airals que, per rason d'eufonia, utilizan tanben la letra « *s* » o la letra « *z* » : « *entrò a -s-Albi* » / « *entrò a -z-Albi* »... Alibèrt, ça que la, mençona la costuma çaisús, dins sa gramatica (edicion de 1976, p. 23) e dins son diccionari (edicion de 1966, p. 63), mas escriu « *entrò as Albi* » e « *entrò az Albi* ». Convendriá de retener d'el pas que « *entrò as Albi* » que la « *s* » es la resulta etimologica del « *d* » latin de *ad* plaçat a l'intervocalica, coma o nos faguèt remarcar lo Professor Robèrt Lafont.

## PLORAVA, PLORA QUE PLORARÀS - PLORAVA QUE PLORAVA

Aquel occitanisme « **Plora que ploraràs** » es l'equivalent d'una locucion adverbiala que vòl dire « fòrça / bravament / que jamai / aicisèm / quicòm » ; pòt èsser precedit o pas de la virgula. « **Plorava que plorava** » e los exemples similars ne son de sinonims.

### VÈRBS EN « -IZAR » E EN « -ISAR »

Dins tota la tièira de mots que contien un substantiu en « *-acion* », la terminason del vèrb se far en *-izar* : **colonialisme, colonizacion, colonizar - especialista, especializacion, especializar - normal, normalizacion, normalizar - civilizacion, civilizar - climatizacion, climatizar - occitan, occitanizacion, occitanizar - improvizacion, improvizar...**

Quand la tièira de mots contien pas de substantiu en *-acion*, mas un substantiu amb una S, la terminason del vèrb se fa en *-isar* : **analisi, analisar - precision, precisar - paralisi, paralisar - electrolisi, electrolisar...**

Per d'unes vèrbs que la terminason del substantiu correspondent es pas en « *s* » ni en « *-acion* », lor terminason se pòt far en « *s* » o en « *z* ». Dins aiceste diccionari, la causida es estada facha en « *z* » : **ridiculizar, rivalizar, satirizar**, que lo sufix « *-izar* » ven del latin « *-izare* » o del grèc « *-izein* ». Aquò empacharà pas degun d'estimar mai l'autra causida.

## D'UNAS SEMBLANOMALIAS VOCALICAS

En lenga literària, la concordància e l'alternància vocalica dels vèrbs son totjorn servadas e juntan totjorn amb la tonica : **portar, pòrti, portam ; servar, sèrvi, servam ; concordar, concòrda, concordància...**

Quant als substantius en *-ment*, cal notar qu'aquela terminason a pas res a véser amb lo sufix *-ment* dels advèrbis de manièira, bastits sus un adjectiu femenin e que ne sèrvan l'accentuacion. Dins los substantius, l'accent tonic tomba justament sus aquela terminason, coma a l'infinitiu dels vèrbs correspondents. Aqueles advèrbis e substantius que se revèrtan morfologicament, se revèrtan tanben foneticament per un fenomèn d'analogia, mas los cal destriar e restablir la bona prononciacion e la bona grafia, coma a l'època dels trobadors, per **comportament, consolament, enterrament, governament, recopament, renovament, renovelament** e similars, mençons dins lo diccionari pichon d'Emil Lévy e dins lo d'Alibèrt. (L. 87 - 92 - 153 - 209...)